

8/4

DP 64

K34/40
Index

tsa

A. Mattatanya

L(59)

Ditaba tche Balobedu Bakyalaka), di hueditshwe xo Mokyalabye.
"Magistrat" (C.100 mengwaya)

159

O ka "Teacher" Andreas Mattatanya, Bélobedu.
(o be tsipwe ka kxwedi ya July 1938).

Ki taba e tsebyang xore naxa e bitspwang byale ka leina la "Rhodesia", kxale e be e busipwa ke kxoshi Monomotapa.

Setshaba sa kxoshi è se se bitsipwa xore ke "Bakyalaka" xoba "Makaranga".

Ka morayo ke Monomotapa a huile, baroa ba xaxwe ba xala ba araxana, e mongwe le e mongwe a itira kxoshi. Ba aroléhana naxa ja tatabo, ba ipitsa bo - "Mambo". Ka xona Mambo e mongwe a dula kxaufzi le thaba engwe ya Bokyalaka e bitsipwa "Maulwi", ke xona xo Mambo è xo tsipwilexo "Balobedu". Mambo o be a na le bana ba babedi wa lesokana le kxaitshadi ya xaxwe "Tsokotleng".

Mositsana è Tsokotleng e be e le e mobotse sebopêxo, e le yo botho. Ka xona a ratwa kudu ke bathy, ka xofolo a ratwa ke mmafwé.

Byalo xo direkha Tsokotleng a tswawa morya, ba mo rea leina la "Makaphimo". Tataxwe, Mambo, a rata xo tseba xore tataxwe ngwana ke mang? Setshaba le mmaxwi mmafyo-Tsokotleng ba xana ba re: "ngwana-kxoshi ja tsebye tataxwe". E fêla mmafyo-Tsokotleng yêna a tseba xore ngwana o tswetsipwe ke kxaitshadi ya Tsokotleng.

Ka baka leo Mambo a hlozia morwedi wa xaxwe ka lehloziyo le le thata, a rera ka pelong xo mmolaya. Xe mmafwé a lemoxile morêro ò, a loxa manô a xo tshabisha morwedi ja'we le moshimanyana Makaphimo.

Pele xe a seshi a tshaba tatagwé a fiwa (ke mmaxwé) dithoto tsja bofoshi tsje nntshi, a mofa le tsjona diphêta (meruka) tsja bofoshi, e lezo phêta ya thaba le ya motsike le ya mabyana le tsje dingwe. Tsjona tsje di sa huetshwa le lehonu dikxosing tsja Bolobedu le xo ba lezo ba moloko wa dikxosing le thkola e rexo xe ngwana a babya xo ba motho e moyolo a sa phelapotsa, xa laolwa, xe xo laotsipwe xo thwe" a apêsiwe phêta ya motsike xo ba ya thaba le xa e le lebyana, l.tsh.d.

Tsokotleng a fiwa dilo tsjona tsje ke mmaxo sephiring, tataxwe a sa tsebe. Xo fetisja tsjona tsje ka moka a fiwa le yôna thokola e kxolo ya "xo nêsha pula" yôna yo lehono kxoshi tsja Bolobedu di sa tumisipwa naxeng tsje antshi ka xore di nêsha pula, e rexo xo xo na le komelêlo ba tla xo kxopela pula ka ditshelête, dinku, dikxomo le ba bang ka barwei di ba bona.

Mambo xe a lemoxile xore dithoto tsja xaxwe ja di sa le ka moka, a re xo mosadi (xo bolêlwa "mosadi", le xe xo ka lemoxwa xore Mambo o be a na le basadi ba bayntshi, e fêla re re "mosadi", ka xobanemmaxof Tsokotleng e be e le yêna e moyolo e a loketsipwe xo tswalwa kxoshi) ki a tseba xai xore û tsja thoto le dithokola û fa morwedi wa xaxwe xaxo xore a tsabê le yôna. "Morwedi a xanetsja. Xe a lemoxile xore monna wa xaxwe (Mambo) o lemoxile se yêna (mosadi) a se dirilêxo le morwedi wa xaxwe, a botsja Tsokotleng xore a tloxe naxeng xore a se bolawe ke Mambo. Pele xe a seshi a tloxa, mmaxwé a rexo yêna: "Joltye dithokola tsje, di tlo xo tusha xobane ki a xai tseba mo û yaxo nthje û tlo ba kxoshi".

4(59)

tsa
Ditabu teba Balobedu (Bakhalaka), di hueditawo *to* Mokyalabye
"Magistrat" (C.100 mengwaza)

159 *ka* "Mambo" Andreas Mattatanya, Balobedu.
 (o ~~hueditawo~~ ka kiyedi *ya* July 1938).

Ki taba e tsebyang xore naxa e bitšwang byale ka leina la "Rhodesia", kxale e be e busiwa ke kxoshi Monomotapa.

Setšhaba sa kxoshi è se se bitsiwa xore ke "Bakhalaka" xoba "Makaranga". Ka moraxo ke Monomotapa a huile, baroa ba xaxwe ba ſjala ba araxana, e mongwe le e mongwe a itira kxoshi. Ba aroléhana naxa ja tatabo, ba ipit-tša bo -"Mambo". Ka xona Mambo e mongwe a dula kxaufzi le thaba engwe ya Bokhalaka e bitsiwa "Maulwi"; ke xona xo Mambo è xo tšwilexo "Balobedu". Mambo o be a na le bana ba babedi wa lesoxana le kxaitšadi ya xaxwe "Tsokotleng".

Mositsana è Tsokotleng e be e le e mobotse sebopexo, e le yo botho. Ka xona a ratwa kudu ke bathu, ka xoxolo a ratwa ke mmafwé.

Býalo xo diréxa Tsokotleng a-tswawa morya, ba mo rea leina la "Makaphimo". Tataxwe, Mambo, a rata xo tseba xore tataxofngwana ke mang? Setšhaba le mmafjo-Tsokotleng ba xana ba re: "ngwana-kxoshi xa tsebye tataxwé". E fela mmafjo-Tsokotleng yéna a tseba xore ngwana o tswetšiwe ke kxaitšadi ya Tsokotleng.

Ka baka leo Mambo a hlozia morwedi wa xaxwé ka lehlozia le le thata, a rera ka pelong xo mmolaya. Je mmafwé a lemoxile morero ò, a loxa manô a xo tshabisa morwedi a'we le mosimanyana Makaphimo.

Pele je a sesi a tshaba tatagwé a fiwa (ke mmafwé) dithoto tša boxoshi, tše nntshi, a moxa le tšona diphetia (meruka) tša boxoshi, e lezo pheta ya thaba le ya motsike le ya mabjana le tsje dingwe. Tšona tše di sa huetsiwa. Le lehono dikosking tša Bolobedu le xo ba lezo ba moloko wa ~~dirjox~~ ~~thokola~~ e rexo je ngwana a babja xo ba motho e moxolo a sa ph ~~botse~~, laolwa, je xo laotsiwe xo thwe "a apesiwe pheta ya motsike pa ya thaba le xa e le lebiana, l.tsh.d.

Tsokotleng fiwa dilo tšona tše ke mmafjo sephiring, tataxwe a sa tsebe. Yo feti tšona tše ka moka a fiwa le yôna thokola e kxolo ya "xo nêšia pula" yôna yo lehono kxoshi tša Bolobedu di sa tumiswaxo naxeng tše nntshi ka xore di nêšia pula, e rexo je xo na le kômelêlo ba tla xo kxopela pula ka ditshelête, dinku, dikromo le ba bang ka barwe-di ba bôna.

Mambo je a lemoxile xore dithoto tša xaxwe xa di sa le ka moka, a re xo mosadi (xo bolêlwa "mosadi", le xo ka lemoxwa xore Mambo o be a na le basadi ba bayntshi, e fela re re "mosadi", ka xobane mmafjo-Tsokotleng e be e le yôna e moxolo e a loketša xo tswalwa kxoshi) ki a tseba ~~xa~~ xore ja tša thoto le dithokola ja fa morwedi wa ~~xaxwe~~ xaxwe xore a tsabé le yôna. "Morwedi a xanetša. Je a lemoxile xore monna wa xaxwe (Mambo) o lemoxile se yôna (mosadi) a se diriléxo le morwedi wa xaxwé, a botša Tsokotleng xore a tloxa naxeng xore a se bolawe ke Mambo. Pele je a sesi a tloxa, mmafwé a re xo yôna: "Ja lôtje dithokola tše, di tlo xo tusha xobane ki a ~~xa~~ tseba mo ja yaxo nthje ja tlo ba kxoshi".

Tsokotleng ~~xe amokotsho~~ tayo ya mmaxwe a tshaba le bathu ba ba mo xo-maretsho, le yona ngwana wa xaxwe Maka-phimo. A lebi ~~xa~~ sefahlôxô sa xaxwe thoko ya ~~"uid"~~ Borwa.

Bjalo re tloxa Bokyalaka re latela Tsokotleng naxeng e a diiletsxo nthse. A tshaba xo fihla xo a fihla Boñlôkwa (mo xo axilexo Batlôkwa le-hono) a axa xôna. Naxa è xa ya ka ya ba thabisha, xobane ba re e tonya kudu. Ba khudu xa Boñlôkwa ba axa Phukubyeng (xa Sekyopo). Le xona xa xôa ka xa ba thabisha. Moxong le moxong mo ba tloxiang xôa shala ba bangwe ba bôna ba ba rexo: "fena re dika mo selemo sè". Bangwe bafre: "ye sa hasha peu tsja rena xore re bône xore naxa" e byang dibyalong. "Ke mo xo thomile-xo meloko ya Balobedu, ba xa- "Modika" le ba xa- "Mahasha" le ba bangwe.

Xe ba tloxa Phukubyeng ba ya ba axa Nareng; nthse ba fetsha mengwaxa e mebedi, ka ngwaxa wa boraro ba bangwe ba bôna ba thôma xo belaêla ka xo se lokê xa naxa, ba re xo kxoshi: "Nesha pula e kxolo xore re bône xore naxa ke e byang ka moraxo xa pula." Kxoshi a bea naka ya pula fase, xe a dirile byaloxoa na pula e kxolo kudu; xe pula e khudile (fetile) ba bôna xore naxa e na le boraxa byo bogintshi, le mashakeng a dikxomo xo na le thokolo kudu, yo dikxomo di rexo xedi eme ka xare tsja fihla ka dikhuru. Ki xona ba re; le yôna naxa e sa le ~~mpte~~ ka xo fetisha.

Ba tloxa le xôna Nareng, ki xe Tsokotleng a ~~shetsho~~ a huile, xo buñwa morwa wa xaxwe Makaphimo. Xa xo tsebye xore kxoshi è ya mosadi (Tsokotleng) e huile xe ba sa diiletshe e fe naxa.

Makaphimo a tloxa le bathu ba xaxwe a ya xo axa kxaufzi le "Tatsha". Ki mo ba khumanexo setshabanyane sa ba xa- "Seôka". E le bathu ba ba dyang di difyo di sa ka tsja apeiwa ka xobane xa baka ba tseba mollô. Le bôna ba xa- Seôka ba tsjwile Bokyalaka pele xa Tsokotleng, leêtong la bôna ba timelwa ki mollô. Xe fihla xo batloxolo ba bôna ba se sa tseba ka xa mollô. Xa xo tsebye ~~sawo~~ tlositshe ba xa- Seôka Bokyalaka.

Balobedu ~~xe amokotsho~~ Tatsha ba ba dira boñwera le bôna. Ba ba ruta xi xo xotsja mollô le xôna xo apea difyo, ba ba ruta le xo boloka ôna mollô. Bafre: xe le ~~shetsho~~ mollô le thôme xo hlañola byang xore e shala e le kxakala. "E fêla xa ba ka ba botsha xore mollô o ka fisja naxa. Ba- Seôka xe ba dula ba sphina ba dyâ tsja di apeilweng, xe xo tonya ba ôra mollô; xe o ba timetshe ba ya xo Balobedu xo kxopela. Ba phela byalo lebaka le telile xo fihla xe ba tlielane kudu e le bankane ba xo rereshia.

Ka lebaka le lengwe Balobedu ba re xo ba- Seôka: "Badimeng xo lena ke kae?" Bale ba re: "ke Tatsha;" ba ba ista xo bôna, ba ba shupetsja le mesnomèle ya xôna! Balobedu ba rata felô fa, ba rata xo tsjiela ba xa- Seôka badimeng xa bôna. Xe ba fihla xae ba rera ka mo ba ka tsja xo Tatsha ka xôna. Ba hpetsha xore ba ka se kxônê xa e se ka mollô fêla. Kxoshi ya kxetha masoxana a ba laêla xore ba tsja dirumulû tsja mollô ba fisje naxa, xobane e be e sa tsebe xo fisjwa le tuula e be e le e kxolo ka kudu. Le bôna ba xa- Seôka ba be ba sešu ba bôna naxa e eswa.

Xe masoxana a fisjitsje naxa, ba xa- Seôka ba bôna mollô le naxa e eswa ba tshaba byalo ka diphofîlô pele xa mollô. Ya re ka xobane lefoka e he e le le lexolo kudu, mollô o sora ba bangwe ba bônawa ba bolaya. Ba se-

3.
yo ba kxoxo phoioix ka xobane ba tshabetsi nokeng ya Molototsi,
ba tsena na yona.

Lehony re a ~~ka~~ ba za-Seôka ba se yo nene fêla mo xore xare za Ba-
lobedu. E fêla za ba na kabôlô pusifong ya naixa.

Mohale. Makaphimo a tswala Mohale, yo e rile xo ye yêna(Makaphimo) a huile
e spetâxo e le yêna mmuschi wa naixa.

Malatsha. Mohale a tswala Malatsha yo le yêna e bili xo kxoshi ka morayo
za tataxwê a huile. Lebakeng la pujo ya Mohale le Malatsha za re khu-
muna se se dirilêzo, se xore ke xo sepela xo nyakiwa madulô a ma-
botse fêla. Taba e e kxakala ya xore madulô a mabotse xo bôna e be e le
naixa e naiko le metse a magntshi xoba naixa ya punô ~~magntshi~~, bôna
ba ratile naixa e se naiko seboko le boraxa xore xe pula e nezié, setsiba
(Ekoni) se se senywê ke boraxa le za e le seboko, xe ba dula fase. Ka xô-
III na naixa e botse xo bôna e bili naixa ya mabu a masêhla e seo bošiweu
Xape naixa e botse e be e le naixa e naiko le morula o magntshi o ka xona
xo dirwaxo seno se se bitswaxo Mokhopi.

Sa boraro e swanetsi xo ba le dintlhwa. Yo thwe masoxana ba be ba ra-
pya ke kxoshi, ba rongwa xo sepela ba ntsha mabu a dinaya tsa tikolo-
xong. Xe masoxana ba boy a le diphuthana tsa mabu, banna ba dula ba hlo-
hluba mabu a. Lesoxana le le tlileng le mabu ja kxahli ~~xore~~, o ba isha
xôna fao a tsore xo mabu, ntsho, ba khudu ~~fêla~~. Le xôna naixa e e ka se phet-
thêxe xe e sena tsaohle tsa di nyakiwa xo xore di be xôna naixeng e hukwe
botse.

Malatsha a tswala masoxana a mabedi a ntlô ya boxoshi. Ke Phetole le e
mongwe. E fêla ba tsebya ~~za~~ botse ka maina a bôna a dirêtô, xo thwe:

(1) Makhope(Phetole) wa melapo; ke xore e a nwaxo dinoka tsa ôma.

(2) Madadje ~~wa~~ melapo; ke xore ex a tlatxoxo dinoka metse.

Xwa diratxa ~~za~~ Madatshe(wa naixa) a huile, bathu ba ~~shitwa~~ xo tseba yo e
ka baxa ~~ka~~ latong la tataxo masoxana: Makhope xoba Madatshe. Bathu
ba kxahli ~~za~~ leina la Madatshe wa melapo, xobane ba re: "za le kwe!" lei-
na la Madatshe. Xe le le botse, ke xore e a tla xo nesha pula xore dinoka
di se phye di tlo dula di tletshe di sa phye. Za e le Makhope a ka se
khopela(nwêla) metse ra bolawa ke letshatshi le tlala le lenyôra, kxoshi
ke Malatsha.

Ka xôna Makhope a tshaba ka xore kxoshi za di be pedi naixeng, tee, a
ya a dula za Sebel, thokong ya Bokxaxa. Ke xôna fao le lehono xo sa bi-
tsawaxo ka xore: "Sebelia mma-Balobedu," za ya a dula xôna ka khutso le
bathu ~~za~~ nyane ba ba mo holofetspe xo ba tshabile xo le bôna.

Za e le Madatshe a ~~za~~ alala e le kxoshi a busha za xo ikêtla. E fêla pula
za ya ka ya na, bathu ba fêla ba sa thêpa xore o tla e resha za re ka
loba ka xo ntsha dikxomo xoba dinku, l.tsh.d.; e fêla za ka a kxona xo
nesha pula. Madatshe o be a axile Maulwi.

Ka morayo za xe pula e ~~sh~~itile, xwa tla ditona tsa kxoshi(kudu tsa) di
axile xo thoko ya bo Maunatlala, Raxolane, Ratlabala, l.tsh.d.) tsa re xo
XXXXX bathu ~~za~~ Lemotang leina la Makhope, za e le Madatshe za a tsebe xo

nemba pula. Makhopo (Phetole) o khopile dinoka ka gobane le gamme xo mmec kxoshi. Nka yona a filwé xo dithakola tséba boyosé. Be-nang kua pula e kóna, e na. Bathú ka moka ba kxolwa polle e. E fóta ba sebile botsha Madatshe taba tshe.

Ke kóna ba romile xo bathú ka sephiring xoré Makhopo a boyé xae e be kxoshi ya bóna. Makhopo a re: "Nka boyá byang, a the naya e na le beng ba yóna, a fa le rata xo tla xo mpolaya?" Ba re: "Añqa, Thobéla, rena ka moka re emile wéna, re ba xaxo, naixa e huile."

Makhopo a tloxa xa Sebelá a tla a axa ta Maunatlala xo ba kxaufzi le kóna. Bathú ba ilá xo Madatshe, ba re: "Thobéla, monna yola (Makhopo) o re o rata xo boyá, o kóna fa kxaufzi, bathú ka moka ba mo xomaretse." Kxoshi ya re: "Re tlo dira byang, a re yeng re mo tshwélê dira." Bóna ba re: "Xa xo bathú, bohole ba ile xo Makhopo, ke mo xo kaone xo wena, kxoshi, ke xo mo sítikoloxa, kobane a ka xo bolaya." Madatshe a tshaba le bathú ba xaxwe a ya a axa Lebaka.

Ke kóna Phetole a boyá a axa Maulwi, mo xo tloxiile xo monna xabo, ya ba kxoshi. Pula ya thóma xo na ka matla, bathú ba re: "Axe, xa le bóna kxoshi! Re be dirile phósmo ka xa bea Madatshe kxoshi."

Ka moraxo xa lebaka le lengwe kxoshi Phetole a re xo bathú: "Bónang kxoshi xo naba, ki re ki a naba ka kxokxolwa, ki sítia ruri, ki dula kx 'hunaxane maoto." Taba e sítupa xoré xa a tla a kxónaxo busáha xo Madatshe a sa le kxaufzi, a rata xo a ka tshabéla kxole e se xo kxaufzi le yéna. Ka moraxo xo bathú ba sebile Modatshe xoré: "o NHIXIWK Sítia kxoshi Phetole xo naba; Madatshe a tshabéla Tswétla xa Sebasa.

Ke kóna Phetole a sítia xo a phurulla maoto a xaxwé xa botse a sa kxolwé kxolwe ka lefzika le lengwe, kobane lefzika le le be xo le mo kxopa le kxokolo sítia xa Sebasa. Mestimo e mengwe ya Phetole xa e tsebyxa e se tshona tshona xoré bathú ba phedile ka xo ikétsa, pusóng ya xaxwé pula e yaxwé botse.

Seale. Phetole (Makhopo) antswala Seale. Le pusóng ya Seale e bili boekétsa, le yaxwé ya xaxwé botse.

Mokoto, Seale, xa huile, xa busáha Mokoto, morwa'kwé. Mokoto o busátsa a axile Lebyeni, mo ba bangwe ba rexo e be e le moséte wa tataxwé Seale. Mokoto o be a na le basadi ba bañtshi, ba ba tsebyxa xo botse ke ba: 1. Mamotho, 2. Mauolane, 3. Masutane, 4. Mahlallane, 5. Mabakyóna.

Ba bangwe basadi ba be ba dula le kxoshi moséte Lebyeni. Basadi ba bahano ba ba ba filwe meboto xoré e be ditona ba busáha.

Mamotho o be a axetsa Sehlakong, mo e lexo moséte wa lehono, a axetsa sehlaka nthse, ke mo xo tshwileng leina la Sehlakong, kobane yéna a re: "Ki sehlakeng (Mothopeng) sa Mamotho a' Mohale, ka Mamotho xa hlallwe motho se hlalla (kxétha) moloi.

End. S. 159.

For a true copy of the original.

Medingen, P.O. Duivelskloof, 29.10.38.

W. Krause.

Missionary.